

Pagsulay sa mga Gasa

Leksyon 30

1. Ngano nga kinahanglan atong sulayan ang tanang espirituhanong pagpasundayag?

Efeso 4:8 _____

2. Unsa ang isulti sa Dios ngadto sa kadaghanan kanila nga nananagpanagna?

Mateo 7:22-23 _____

3. Unsa Iyang gisulti nga muabot sa katapusang mga adlaw?

Mateo 24:24 _____

4. Unsa ang upat ka mga mando nga gihatag ni Pablo?

1 Tesalonica 5:19-21 _____

5. Sumala sa unsa nga pulong kita kinahanglan magasulay sa tanang butang?

Isaias 8:20 _____

Ang una ug pinaka importante nga sulay sa usa profeta mao nga ang iyang mensahe nahauyon ba diha sa kasuguan sa Dios ug sa pagpanghimatuod sa uang mga profeta sa Dios.

6. Unsaon sa mga mini nga profeta pag-ilad ang mga katawhan?

Mateo 7:15 _____

7. Unsaon nato pag-ila ang matuod gikan sa mga mini?

Mateo 7:16-20 _____

8. Ang mga mini nga profeta nagpalig-on sa mga kamot sa mga dautan, aron nga unsa?

Ezekiel 13:22 _____

Ang ikaduha nga sulayanan sa usa ka profeta mao ang bunga sa iyang buluhaton sa pagmensahe. Ang iyang kaugalingong kinabuhi ba nagpadayag sa kinaiya sa Dios? Ang iyang binuhatan ba namunga sa ilhanan sa hataas ug balaan nga panaawagn sa Dios? Ang kinabuhi sa mga tawo nahimo ba nga maayo tungod sa iyang influensya?

9. Unsa ang pasabot sa pagka-insakto sa pagpanagna sa usa ka profeta?

Jeremias 28:9 _____

10. Unsa ang pasabot sa pagkapakyas sa pagpanagna?

Deuteronomio 18:21-22 _____

11. Apan bisan kung ang usa ka ilhanan mahitabo, unsa nga mensahe sa profeta ang makapamatuod nga siya mini?

Deuteronomio 13:1-5 _____

Ang ikatulo nga sulayanan sa usa ka profeta mao ang pagkainsakto sa iyang mga panagna. Ang pagpanagna, bisan pa, dili mao ang pinakauna nga buluhaton sa usa ka profeta. Ang buluhaton sa profeta mao ang padala sa mga mensahe diin gihatag sa Dios, ug kana nga mga mensahe mahimo o dili mahimong nga nagdala ug impormasyon mahitungod sa umalabot. Apan sa dihang ang Dios magapadayag sa mga butang umalabot, kita mahimong siguro nga kini mahitabo sama sa Iyang gika-ingon.

Usahay ang Dios maghatag ug mga profesiya nga may kondisyon. Ang mensahe ni Jonas mahitungod sa pagkahulog sa Nineveh, isip usa ka pananglit, nahimong kondisyon depende sa tubag sa mga katawhan.

Tungod kay si Satanas usahay makahusto sa pagpanagna mahitungod sa ubang mga panghitabo sa dili pa kini mahitabo, ang mga natuman nga tagna dili mahimong katapusang pamatuod sa usa ka tinuod nga gasa sa profesiya. Apan si Satanas dili makatagna sa 100% insakto gayud sama sa mabuhay sa Dios. Tungod niini nga rason, kuang ang panagna sa profeta pirmi nga natuman sa iyang tibuok nga buluhaton, kita makaingon nga kini nga pamatuod nagpalig-on sa iyang pagkatinuod. Ato dayon tana-awon ang ubang mga sulayanan nga kinahanglan ilahang matuman usab.

12. Unsa ang usa pinakaimportante nga pagtulun-an nga kinahanglan atong subayon?

1 Juan 4:3 _____

13. Unsa ang duha ka mga epekto diha sa pisikal nga panglawas ang gisulti ni Daniel sa dihang siya anaa sa panan-awon?

Daniel 10:17 _____

Ang mga epekto sa panan-awon ni Daniel gihulagway diha sa detalye sa Daniel 10:17,

- a.) Si Daniel lamang ang nakakita sa panan-awon. Ang mga tawo nga uban niya wala makakita niini, apan sila nahadlok.
- b.) Nawad-an siya sa iyang kaugalingong kusog.
- c.) Nawad-an siya sa panimuot, ug dayon nakadungog ug tingog.
- d.) Usa ka kamot mihikap kaniya, ug dayon siya nalup-og.
- e.) Siya dayon mibangon.
- f.) Siya nahimong amang.
- g.) Ang iyang ngabil gihikap; siya dayon naka istorya.
- h.) Walay ginhawa diha kaniya.
- i.) Siya nahatagan ug kusog.

14. Sa dihang si profeta Balaam nakadungog sa mga pulong sa Dios ug nakakita sa panan-awon sa Makakagagahum, giunsa paghulagway ang iyang pisikal nga kahimtang?

Numeros 24:4 _____

Bisan dili kini mao ang katapusang sulayanan sa langitnong inspirasyon, ang mga panghitabo nga dili sagad nga nakuyog diha sa usa ka panan-awon makahatag ug pagsalig ngadto sa dungog sa mensahe sa profeta. Apan tungod kay si Satanas makapahimo ug kabatok nga mga ilhanan, dili kita makabase sa atong pagsalig diha sa profeta tungod kay adunay pisikal nga pagpadayag.

Ang pisikal nga ilhanan dili kanunay presente sa panahon nga ang profeta makadawat ug pagpadayag. Ang Dios sa makadaghang panahon nakigsulti sa Iyang mga profeta pinaagi ug mga damgo samtang sila nangatulog.

15. Kita adunay daghang membro sa usa ka lawas; ug sa unsa nga pamaagi nga ang tanan membro sa lawas nagkalahi?

Roma 12:4 _____

16. Unsa ang nagkalain-laing naangkon sa matag membro?

Roma 12:6 _____

Palihug usab basaha ang 1 Corinto Kapitulo 12, ilabina ang mga bersikulo 4-11, 14-19, 28-30. Ang Bibliya wala magsulti nga ang tinuod nga magtotoo kinahanglan adunay usa ka pinasahi nga gasa. Ni kini magsulti nga ang magtotoo mahimong mupili sa iyang gasa. Ang Balaang Espiritu naghatag ug nagkalain-laing gasa sa nagkalain-laing katawhan, “pagbahin-bahin niini sumala sa Iyang pagbuot”.

17. Taliwala sa mga ilhanan nga gisulti ni Jesus nga musunod kanila nga motoo, sila managsulti sa unsa?

Marcos 16:17 _____

Ang pulong nga “dila” (glossa) nagkahulugan “pinulungan”.

18. Sa adlaw sa Pentecostes, giunsa sa matag langyaw nga bisita pagkadungog sa giistorya sa mga apostoles?

Buhat 2:6 _____

Ang ikaduha nga padayag sa gasa sa xxx tongues nahitabo didto sa panimalay ni Cornelius, usa ka Romano nga sundalo (Buhat 10:46).

19. Giunsa pagsaysay ni Pedro gna ang gasa sa pinulungan didto sa panimalay ni Cornelius walay kalahian gikan sa nasinati didto sa Pentecostes?

Buhat 11:17 _____

Ang lain nga panghitabo nga nasulat mahitungod sa pagsulti ug pinulungan diha sa Bibliya mao ang Buhat 19:6. Ug walay nahisgutan diha sa pasahe nga nagpasabi nga kini nga pagpadayag may kalahian.

20. Bisan ako magsulti ug pinulungan sa mga manulunda, ug ako walay gugma, ako mahimong unsa?

1 Corinto 13:1 _____

21. Unsa lamang ang madawat nga Biblikanhong pamaagi alang sa pagsulti ug laing pinulungan?

1 Corinto 14:27 _____

22. Unsaon man kung walay bisan usa nga makahubad niini?

1 Corinto 14:28 _____

23. Kinahanglan ang tanang butang pagabuhaton nga unsa?

1 Corinto 14:26 _____

“Ngani, sa sulod sa iglesia palabihon ko nga magasulti ako ug lima ka mga pulong nga inubanan sa akong pamuot aron katudloan ko usab ang uban, kay sa paglitok ug napulo ka libo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila.” 1 Corinto 14:19

“Apan kon ako dili makasbut sa kahulogan sa pinulongan, nan, alang sa tawo nga nagasulti sa maong pinulongan ako maoy usa ka tagalaing yuta, ug alang usab kanako siya tagalaing yuta man.” 1 Corinto 14:11

“Busa, kon ang tibuok nga iglesya magakatigum ug ang tanan magaiyahay pagsultig mga dila, ug unya mosulod ang mga walay alamag kon ang mga dili magtotoo, dili ba ang ilang isulti mao nga kamo nangaboang?” 1 Corinto 14:23

24. Ang kalibug ba gikan sa Dios?

1 Corinto 14:33 _____

25. Unsa ang katuyuan sa pagsultig pinulungan?

1 Corinto 14:22 _____

26. Tungod niini ang tanang butang pagabuhaton sa unsa?

1 Corinto 14:40 _____

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios....

- Ako nakasabot nga ang Bibliya naghatag ug klaro nga mga sulayanan alang sa pag-ila sa pagkatinuod sa usa ka profeta.
- Ako nakasabot nga ang esprituhanong gasa gibahin-bahin sumala sa kabubut-on sa Dios, ug dili sa ato.
- Ako nakasabot nga ang katuyuan sa gasa sa sinultihan ug pinulungan mao ang pagpakaylap sa maayong balita, ug kini mahimong walay gamit diin kini wala gikinahanglan alang nianang katuyuan.

Dugang komentaryo: _____

Pangalan: _____

Sunod nga leksyon: **Sa Dihang ang Tanang Relihiyon Magkahiusa**